

IZRADA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU SA MRS I MSFI

APSTRAKT

Ovaj specijalistički rad bavi se problematikom izrade finansijskih izvještaja, odnosno primjenom zakonskih propisa vezanih za izradu finansijske koji su aktuelni na teritoriju FBiH u trenutku izrade ovog rada, a trenutni aktuelni zakonski propisi pored zakonskih smjernica i obaveza nalažu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) I Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS) . Uz razmatranje postojećih teorijsko praktičnih rješenja u ovoj oblasti istraživanje se istraživanje se fokusiralo na izradu finansijskih izvještaja, vrednovanje i prezentovanje bilansnih pozicija u finansijskim izvještajima. Rezultat istraživanja predstavlja doprinos naučno – teorijskoj metodologiji u domenu finansijskog izvještavanja.